

Prilazilo: 17.03.2025.				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
04-426-	1328	25		

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Ovaj ugovor zaključen je između:

JU Dom starih "Podgorica", sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Veljka Vlahovića bb, PIB: 03327981, Broj računa: 520-17456-87, naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa direktorica Jelena Šofranac, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i
VOLI TRADE DOO sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Josipa Broza bb, PIB: 02227312, Broj računa: 510-128-44, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa izvršna direktorica Dušanka Đurović, (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

Član 1

Predmet ovog ugovora je sukcesivna nabavka mlijeka mliječnih proizvoda po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj 04-426-574/25-3 od 06.02.2025. godine. Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude 04-426-1084/25 od 05.03.2025. godine. Ponuda Dobavljača, šifra ponude 122408 od 21.02.2025. godine.

Član 2

Ukupna ugovorena vrijednost robe iz člana 1 Ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi 80.280,35 €, PDV iznosi 10.417,34 €, a ugovorena vrijednost sa uračunatim PDV-om iznosi 90.697,69 €. Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku robe FCO NARUČILAC, što obuhvata sve zavisne troškove i prateće troškove dostave robe na lokaciji NARUČIOCA, po nalogu NARUČIOCA u roku navedenom u ponudi, na osnovu pismene narudžbe NARUČIOCA. **Naručilac zadržava pravo da narudžbe prilagodi svojim potrebama, te se prihvata odstupanje specificiranih količina datih u tenderskoj dokumentaciji i navedenih u ponudi.**

Član 3

Dobavljač se obavezuje da isporuku predmetne robe izvrši shodno dostavljenim cijenama, po potrebi i zahtjevu Naručioca, sukcesivno, tako da svaka pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 1 dana od dostavljanja pismenog zahtjeva naručioca za isporuku predmetne robe.

Isporuka robe koja je predmet ovog ugovora mora biti vršena na način koji u potpunosti odgovara HACCP sistemu, da se vrši odgovarajućim/propisno opremljenim vozilom dobavljača koje ispunjava sve standarde u skladu sa HACCP-om.

Član 4

Dobavljač se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora preda neopozivu, безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga raskida ovog ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od važenja ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio Ugovora.

Član 5

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini od 2% za svaki dan prekoračenja roka za svaku pojedinačnu isporuku (1 dan od dostavljanja pismenog zahtjeva naručioca), a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

Član 6

Naručilac će platiti robu u roku od u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.

Način plaćanja je virmanski, na žiro-račun Dobavljača broj 510-128-44 kod CKB banke.
NARUČILAC se obavezuje da obezbijedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

Član 7

Način sprovođenja kontrole ugovora realizuje se putem potpisivanja zapisnika o prijemu robe-otpremnice, nakon provjere isporučenih artikala sa ponuđenom robom iz ponude Dobavljača koju treba da izvrši službenik Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka da isporučena roba ne odgovara artiklima iz ponude Dobavljača, Dobavljač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h, o svom trošku, izvrši zamjenu robe.

Nakon otklanjanja nedostataka ili grešaka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da će ugovorni odnos trajati 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja procijenjene vrijednosti, zavisno od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjen.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja istog.

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona.

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom:

•U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da roba koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od tražene, odnosno ponuđene iz ponude DOBAVLJAČA, ukoliko dobavljač bez odlaganja u roku od 24 h, o svom trošku, ne izvrši zamjenu robe i nakon otklanjanja nedostataka ili grešaka ne preda robu na lokaciju naručioca.

Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da raskine ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 11

Odgovorno lice za praćenje i realizaciju ovog ugovora o javnoj nabavci na strani Naručioca je Svetlana Radović.

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama ZJN („Službeni list CG” broj 47/19, 03/23 i 11/23) je ništav.

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumom ili arbitražom.

Član 14

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 15

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno ili arbitražom, za rješavanje spora određuje se nadležnost suda u Podgorici.

Član 16

Dobavljač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od petnaest dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora. Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj ugovor je pravno valjan i potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i sačinjen u 4 (četiri) primjeraka istovjetnog teksta, po 2 (dva) za Naručioca i Dobavljača.

NARUČILAC
JU Dom starih "Podgorica"

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Cris Gora - ur", "JU DOM STARIH", and "PODGORICA".

DOBAVLJAČ
"Voli Trade" d.o.o.

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "D.O.O. za robne i usluge, ex-imp", "VOLI TRADE", and "PODGORICA". Below the stamp is another handwritten signature.